



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

MOTSHEANONG/PHUPJANE 2025

MATSHWAO: 80

NAKO: Dihora tse 2½

Pampiri ena e na le maqephe a 8.

DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO TSE THARO, e leng:

KAROLO YA A: Moqoqo (40)
KAROLO YA B: Ditema tsa Kgokahano tse telele (20)
KAROLO YA C: Ditema tsa Kgokahano tse kgutshwane (20)
2. Araba potso E LE NNGWE karolong E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala KAROLO E NNGWE le E NNGWE leqepheng LE LETJHA.
5. Etsa moralo (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano/daekramo/tjhate e bontshang tatellano ya mehopolo kapa lenane la dintlha tseo o tlang ho ngola ka tsona) wa tema e nngwe le e nngwe. Ha o qetile ho ngola tema ya hao, e bale hape, mme o lokise diphoso. Meralo e hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
6. Meralo yohle e bontshwe ka tshwanelo hore ke meralo. O eletswa ho seha mola ho habahanya meralo yohle.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:

KAROLO YA A: Metsotso e 75
KAROLO YA B: Metsotso e 38
KAROLO YA C: Metsotso e 37
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo kaha dipotso di nomorilwe pampiring ena ya dipotso.
9. Ngola sehlooho sa potso eo o e kgethileng.
10. Sehlooho se SE KE sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswe.
11. Ngola ka mongolo o makgethe, mme o balehang. ...

KAROLO YA A: MOQOQO

POTSO YA 1

Kgetha sehlooho kapa setshwantsho SE LE SENG mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 200 ho isa ho a 250. Ha o kgethile ho ngola ka setshwantsho, o nehe moqoqo wa hao sehlooho. Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole moqoqo wa hao botjha ho hlaola diphoso.

1.1 Metswalle [40]

1.2 Ke batla ho fetola bophelo ba ka. [40]

1.3 Batjha ba lahlile botjhaba le boitshwaro bo botle. [40]

1.4 Qeto eo ke neng ke lokela ho e nka. [40]

Kgetha setshwantsho SE LE SENG ho tse latelang, o ntano ngola moqoqo ka sona. Nomora potso ya hao (1.5, 1.6, 1.7 KAPA 1.8). O nehe moqoqo wa hao sehlooho se loketseng.

ELA TLHOKO: Ho tlamehile ho ba le kgokahano dipakeng tsa moqoqo wa hao le setshwantsho seo o se kgethileng.

1.5



[Setshwantsho se qotsitswe ho [google.com](https://www.google.com)]

[40]

1.6



[Setshwantsho se qotsitswe ho [google.com](https://www.google.com)]

[40]

1.7



[Setshwantsho se qotsitswe ho [google.com](https://www.google.com)]

[40]

1.8



[Setshwantsho se qotsitswe ho [google.com](https://www.google.com)]

[40]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:

40

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

POTSO YA 2

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

2.1 LENGOLO LA SETSWALLE

Moithuti e mong wa sekolo seo o kenang ho sona o hlokahetse, a tshwerwe ke lefu la kankere. Ngolla ba lelapa labo lengolo o ba tshedise.

[20]

2.2 LENGOLO LA SEMMUSO

Ngolla mokhanselara wa motse wa heno lengolo, moo o tletlebang ka phaepe ya metsi eo e sa le e phatloha dibeke tse pedi tse fetileng.

[20]

2.3 PUISANO

Ngola puisano dipakeng tsa hao le sebohodi sa TV moo le buisanang ka boitshwaro le kgethollo dipapading.

[20]

2.4 TEKOLOKAKARETSO

Ngola tekolokakaretso ka lenaneo la 'BATJHA LE MMINO' leo o neng o le kenetse kgwedding e fetileng.



[Setshwantsho se qotsitswe le ho hlophiswa ho [music.com](https://www.music.com)]

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:

20

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

POTSO YA 3

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 60 ho isa ho a 80 (dikahare feela). Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

3.1 PHOUSERARA

O e mong wa leloko la mokgatlo wa baithuti sekolong sa heno. Etsa phousetara e etsang kgoeletso hore batjha ba tlo ingodisetsa botho ba mokgatlo oo.

[20]

3.2 WHATSAPP

Baithuti ba Kereiti ya 12 ba lokela ho bopa dihlotshwana tsa ho itokisetsa ditlhahlobo tsa bona tsa mahareng a selemo. Tsebisa bomphato wa hao ka *WhatsApp* ka boitokisetso boo. Ngola dintlha tsohle tse hlokahalang bakeng sa boitokisetso.


[20]

3.3 DITSHUPISO

Le lokela ho nka leeto la sekolo ka terene. Ka tataiso ya mmapa o latelang, ngola ditshupiso tsa ho tloha lapeng ho ya fihla seteisheneng moo le palamelang teng.

Ditshupisong tsa hao bua ka:

- Mabitso a diterata
- Dibaka tse tsebahalang
- Bolelele ba sebaka
- Letangwana



[Setshwantsho se qotsitswe le ho hlophiswa ho [googlemaps](https://www.google.com/maps)]

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:

20

MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:

80